


Baebele ya bana  
E tlesa

Ga Modimo a ne a  
dira sengwe le  
sengwe



E kwetse ke: Edward Hughes  
E bontsitshwe ke: Byron Unger; Lazarus  
E lomagantswe ke: Bob Davies; Tammy S.  
E phetotswe: Sherack Nkandu Mathebula  
E ntshitswe ke: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)


BFC  
PO Box 3  
Winnipeg, MB R3C 2G1  
Canada

©2015 Bible for Children, Inc.


Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela kgotsa go kwala polelo e,  
fela ga o sa e rekisi.




Re dirilwe ke mang? Baibele, lefoko la Modimo, le re bolelela gore tshimologo ya batho e simolotswe jaang. Bogologolo, Modimo o tlotse motho wa ntlha e be a mo thaya leina gore ke Atame.



Modimo o tlotse Atame gotswa mo leroleng kgotsa mmu wa lefatse. Modimo a tsenya bophelo mo go Atame, a tla a phela. A iphitlhelela a le mo tshimong entle e e bidiwang Etene.



Pele Modimo a tlhola Atame, o dirile lefatshe le lentle le le tletseng ka dilo tse dintle. Kgato le kgato Modimo a dira mafelo a mantle a fapeneng le diphologolo tse dintle tse di farologaneng. Nnete fela, Modimo o dirile sengwe le sengwe, gwa nna le dilo tsotle.




Mo tshimologong, pele Modimo a dira  
sengwe le sengwe, go ne go se na  
sepe ntle le Modimo, ne go se na  
batho kgotsa mafelo kgotsa  
dilo. Sepe. Go ne go sena  
lesedi ebile go sena  
lefifi. Go sena  
legodimo ebile go  
sena fafatshe. Go  
sena mabane ebile go  
sena kamoso. Go ne go  
na le Modimo fela o o ne a  
sena tshimologo. E be Modimo a  
diragatsa. Mo tshimologong Modimo  
o tlhodile Le godimo le lefatshe.



Lefatshe le ne le  
tobekane, le sena  
sepe, go le lefifi  
godimo ga  
bodiba.  
Modimo  
wa re, a  
go nne  
lesadi.




Mme lesedi la nna teng. Modimo a bitsa lesadi  
Motshegare, Lefif lone wa le bitsa Bosigo. Mme  
ga nna mantsiboa, ga ba ga nna moso,  
e le letsatsi la ntlha.





Ka letsatsi la bobedi, Modimo o tlisitse metsi a ma  
watile tlase ga legodimo ka go latelelana. Ka letsatsi  
la laboraro, Modimo a re, a lefatshe le le omileng le  
tlhagelele ebe gonna jalo.



Modimo wa ba re, a lefatshe le tlhoge botala jo  
bonana, ebong merogo e e nnang le peo le  
ditlhare tse di ungwang maungo mo  
lefatsheng ka fa mefuteng  
ya tsona. Mme ga nna  
mantsiboa, ga ba ga

nna moso,


e le letsatsi la boraro.




Modimo a dira letsatsi, ngwedi  
le dinaledi tse dintse tse go  
sena motho a ka dibalang. Mme  
ga nna mantsiboa, ga ba ga nna  
moso, e le letsatsi la bone.



Diphologolo tsa metsi,  
ditlhapi le di nonyane  
ya nna tsona tse di  
latelang go tlhodiwa.  
Ka letsatsi la bonne,  
Modimo o dirile ditlhapi  
tse di tona le dinonyane,  
Modimo o dirile mefuta  
futa ya di tlhapi tsa tlala  
lewatile, le dinonyane tse di  
farologaneng go itumelela  
lefatshe, lewatile le magodimo.  
Mme ga nna mantsiboa, ga ba  
ga nna moso, e le letsatsi  
la bothano.




Morago ga seo, Modimo wa ba wa re: A lefatshe le ntshe diphedi ka fa mefuteng ya tsona, e leng diruiwa le digagabi le diphologolo tsa naga ka fa mefuteng ya tsona. Diphologolo ka fa mefuteng ya tsona dia bupiwa ke Modimo. Mme ga nna mantsiboa, ga ba ga nna moso, e le letsatsi la borataro.




Modimo o dirile sengwe gape ka letsatsi la borataro-sengwe se se bothokwa thata. Dilo tsothe di nne di siametse motho, ne gona le dijo mo tshimong le dophologolo tsa go mo dirila. Modimo

wa ba wa re, A re direng motho ka fa setshwanong sa rona ba ba tshwanag le rona gore ba laole dilo tsothe tsa lefatshe jaanong Modimo wa tlhola batho ka fa setshwanong sa ona, wa ba tlhola ka fa setshwanong sa Modimo.



Modimo a bua le  
Atame. O ka ja  
mo ditlhareng  
tsotlhe tsa  
tshimo ka  
kgololosego.  
Fela setlhare sa  
kitso ya molemo  
le bosula sona o  
se ke wa se ja  
gonne ka letsatsi  
le o se jang, o  
tlile go swa.



Modimo wa re, Ga go molemo fa motho a nna a le nosi fela, ke tla mo direla mothusi yo o mo tshwanetseng.

Jaanong e rile Modimo o sena go bopa diphedi tsoatlhe tsa naga le dinonyane tsoatlhe tsa legodimo, wa di isa kwa mothong go bona, ka fa a tla di bitsang ka teng gore mafoko otlhe a motho o tla bitsang diphedi ka ona, e nne maina a tsona.






Diruiwa tsotlhe le  
dinonyane tsotlhe tsa  
legodimo le diphologolo  
tsotlhe tsa naga, motho a  
di taya maina, mme motho  
a bo a se na mothusi yo o  
mo tshwanetseng.



Ke fa Morena Modimo o  
thulametsa motho, ya re a  
sena go robala, wa ntsha  
longwe lwa dikgopo tsa  
gagwe. Mme logopo loo  
Modimo o lo ntshitseng  
mo mothong wa bopa  
mosadi ka lona, ya nna  
mothusi wa gagwe.



Ka letsatsi la bosupa Modimo o ne wa wetsa tiro ya ona e o e dirileng. Mme Modimo wa tshegofatsa letsatsi la bosupa e be a le dira letsatsi la boikutso. Mo tshimong ya etene, monna le mosadi ba ne ba phela ka boitumelo matsatsi otle ba obamela Modimo, Morena e ne e le Modimo wa bona, ebile e le tsala ya bona gape.



Ga Modimo a ne a dira sengwe le sengwe  
Polelo gotswa mo lefokong la Modimo, Baibele,  
e fitlheletswe mo

Genesi 1-2

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."  
Pesalome 119:130



Bo khutlo



1



60



Baibele e re bolelela ka Modimo o  
montle o re direleng ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse disasiamang, tseo a  
dibitsang sebe. Kotlo ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata,  
o rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu, gore swela  
sefapanong ka ntlha ya dibe tsa gago. Jesu a phela gape a ya  
gae legodimong! Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore a  
go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo a phele mo go wena,  
o tla phela le ena go ya bosakhutleng.

Ga o dumela gore se ke nnete, bua se go modimo:  
Morena Jesu, ke a dumela gore o Modimo, wa nna motho o  
swetseng dibe tsa rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o tsene  
mo bophelong jwame, o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke  
nne le bophelo jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena go  
ya bosakhutlheng. Nthuse ke go obamele, kotle ke go  
phelele jaaka ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bue le Modimo tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

